

Kha ri ye u ṭoda thukhwi

Lyn Leventhorpe • Sue Adams • Nadene Reignier




Kha ri ye u ^čtoda thukhwi

Bugu iyi ndi ya







Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative volunteers to create new African storybooks that anyone can freely print, translate and distribute. Then we work with partners to give those books to preschool children to own.

To find out more, and to download beautiful, open-licensed, print-ready books, visit bookdash.org.

Kha ri ye u ṭoda thukhwi
(Let's go on a litter hunt)
Illustrated by Lyn Leventhorpe
Written by Sue Adams
Designed by Nadene Reignier
Translated by Alugumi Rathumbu
with the help of the Book Dash participants in Cape Town on 14 October 2023.

ISBN: 978-1-77632-564-1

Typeset in Quicksand, Andika

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Kha ri ye u ṭoda thukhwi

Lyn Leventhorpe • Sue Adams • Nadene Reignier



Baba vha ri, "Heyi dzharaṭa yo DALA
THUKHWI. Muya wo ḥisa thukhwı hafha."

Mmawe vha ri, "Kha ri ye u ḥoda thukhwı.
Ri thoma nga u ḥoda zwikoṭikoti."

Baba vha ri, "Ambarani
magilavu haya."

Hai!



Ri khou ya u ṭoda zwikotikoti.

Ri sedza nthā na fhasi.

Ri sedza fhasi ha zwiṭaka
na kha luhura.



Ro wana zwikotikoti
zwitswuku na zwidala, zwo
rosaho na zwi penyaho, zwo
kunaho na zwo tshikhafhalaho.




Ri fanela u ita mini nga izwi zwikoṭikoti?



Wanani bini ni zwi pange ngomu!

Zwino ḥodani
pułasiṭiki.





Ri khou ya u ṭoda pułasitiki.
Ri sedza n̄tha na fhasi.
Ra sedza murahu ha hoko ya
khuhu na phanda ha nn̄du.



Ro wana mabodelo a mafhi na
zwitibo zwa mabodelo, mapulasitiki
a mavhengeleni na zwitanda zwa
muñedza khazwo, zwiñirou na
zwiravha zwo pwasheaho.






Ri fanela u ita mini nga
mapulasitiki othe?



Wanani bini ni a pange ngomu!

Zwino ḥodani
bammbiri.





Ri khou ya u ṭoda bammbiri.
Ri sedza n̄tha na fhasi.
Ri sedza tsini na nkho dza
mađi na n̄tha ha bannga.



Ro wana bammbiri lo nukalaho na lo
omaho, makhadibogisi na guranndā,
phuleithi dza bammbiri dza kale na
thishu dzo tshikhafhalaho.





Ri fanela u ita mini nga
mabammbiri aya othe?



Wanani bini ni a pange ngomu!

Ndi mini
zwińwe zwine
ni nga Łoda?
Hmm ...




A hu tshe na
thukhwi!



Izwo!
Hafha fhethu ho kuna.
Ri a livhuwa, vhatodi
vha thukhwi.





No fanelwa nga u
takadzwa! Nahone ni
humbule ... ni fanela u ita
mini nga thukhwu yanu?

Wanani bini ni i pange ngomu!





